

"ц) седма, осма, девета, десета и једанаеста цифра представљају број који се одређује према интерном алгоритму Пореске управе.

д) дванаеста цифра је 0."

Члан 2.

Члан 16. мијења се и гласи:

"Члан 16.

(Нерезидентна физичка лица)

- (1) Нерезидентно физичко лице којем се додјељује идентификациони број пореског обвезника је лице:
 - а) које остварују приходе према одредбама прописа који уређују порез на доходак, порез на имовину, наслеђе и поклон, и порез на промет непокретности на територији Федерације,
 - б) које у складу са прописима о азилу у Босни и Херцеговини имају избјеглички статус и/или статус супсидијарне заштите.
- (2) Лице из става (1) тачка а) овог члана дужно је покренути поступак регистрације подношењем одговарајуће пријаве за регистрацију код надлежне јединице Пореске управе гдје се налази боравиште тог нерезидентног физичког лица.
- (3) Уколико лице из става (1) тачка а) овог члана нема боравиште на територији Босне и Херцеговине, поступак регистрације покрене исплатилац опорезивих прихода подношењем пријаве за регистрацију код надлежне јединице Пореске управе гдје се налази сједиште исплатиоца.
- (4) За лице из става (1) тачка б) овог члана, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине покрене поступак регистрације код надлежне јединице Пореске управе гдје се налази боравиште тог нерезидентног физичког лица.
- (5) Уз пријаву - Образац ПОР - 504 за прву регистрацију из става (1) тачка а) овог члана, доставља се и следећа документација:
 - а) релевантни документ надлежне службе за страна лица (овјерена копија) у случају да лице има боравиште на територији Босне и Херцеговине,
 - б) копија путне исправе у случају да лице има боравиште на територији Босне и Херцеговине,
 - ц) документ (нпр. уговор) на основу којег се врши исплата опорезивог прихода у случају да лице нема боравиште на територији Босне и Херцеговине,
 - д) идентификациони документ подносиоца захтјева (на увид) или пуномоћ за подношење обрасца за пуномоћника (оригинал или овјерена копија).
- (6) Уз пријаву - Образац ПОР - 504 за прву регистрацију из става (1) тачка б) овог члана, доставља се и следећа документација:
 - а) копија Картона супсидијарне заштите издата од Министарства безбједности Босне и Херцеговине,
 - б) копија Потврде о пријави боравишта, пријава и одјава пребивалишта, односно промјена адресе у Босни и Херцеговини издата од Службе за послове са странцима.
- (7) Уколико се на основу уредно поднесене пријаве за регистрацију и документације утврди да лице из става (1) овог члана испуњава услове за додјељивање НЛИБ-а, надлежна јединица Пореске управе ће додијелити НЛИБ у складу са одредбама члана 11. овог правилника, те издати увјерење о регистрацији пореских обвезника, у року од 5 радних дана.
- (8) Уколико се физичко лице не налази у регистрима Пореске управе, а физичко лице се није регистровало

према одредбама овог члана, Пореска управа ће покренути поступак регистрације по службеној дужности на основу расположивих докумената и информација.

- (9) Нерезидентно физичко лице које се једном регистровало и има Увјерење о регистрацији пореских обвезника нема обавезу поновне регистрације у пореске сврхе, осим у случају измјене података."

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 05-02-02-3501/20

Маја 2020. године

Сарајево

Министрица

Јелка Милићевић, с. р.

Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Члан 1.

U Pravilniku o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/17 i 17/18) u članu 9. stav (1) tač. c) i d) mijenjaju se i glase:

"c) sedma, osma, deveta, deseta i jedanaesta cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave.

d) dvanaesta cifra je 0."

Члан 2.

Члан 16. mijenja se i glasi:

"Члан 16.

(Nerezidentna fizička lica)

- (1) Nerezidentno fizičko lice kojem se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika je lice:
 - a) koje ostvaruju prihode prema odredbama propisa koji uređuju porez na dohodak, porez na imovinu, naslijeđe i poklon, i porez na promet nepokretnosti na teritoriji Federacije
 - b) koje u skladu sa propisima o azilu u Bosni i Hercegovini imaju izbjeglički status i/ili status supsidiјarne zaštite.
- (2) Lice iz stava (1) tačka a) ovog člana dužno je pokrenuti postupak registracije podnošenjem odgovarajuće prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište tog nerezidentnog fizičkog lica.
- (3) Ukoliko lice iz stava (1) tačka a) ovog člana nema boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine, postupak registracije pokrene isplatilac oporezivih prihoda podnošenjem prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi sjedište isplatioca.
- (4) Za lice iz stava (1) tačka b) ovog člana, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokrene postupak registracije kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište tog nerezidentnog fizičkog lica.
- (5) Uz prijavu - Obrazac POR - 504 za prvu registraciju iz stava (1) tačka a) ovog člana, dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

- a) relevantni dokument nadležne službe za strana lica (ovjerena kopija) u slučaju da lice ima boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
 - b) kopija putne isprave u slučaju da lice ima boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
 - c) dokument (npr. ugovor) na osnovu kojeg se vrši isplata oporezivog prihoda u slučaju da lice nema boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
 - d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija).
- (6) Uz prijavu - Obrazac POR - 504 za prvu registraciju iz stava (1) tačka b) ovog člana, dostavlja se i sljedeća dokumentacija:
- a) kopija Kartona supsidijarne zaštite izdata od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine,
 - b) kopija Potvrde o prijavi boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese u Bosni i Hercegovini izdata od Službe za poslove sa strancima.
- (7) Ukoliko se na osnovu uredno podnesene prijave za registraciju i dokumentacije utvrdi da lice iz stava (1) ovog člana ispunjava uslove za dodjeljivanje NJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti NJIB u skladu sa odredbama člana 11. ovog pravilnika, te izdati uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, u roku od 5 radnih dana.
- (8) Ukoliko se fizičko lice ne nalazi u registrima Porezne uprave, a fizičko lice se nije registriralo prema odredbama ovog člana, Porezna uprava će pokrenuti postupak registracije po službenoj dužnosti na osnovu raspoloživih dokumenata i informacija.
- (9) Nerezidentno fizičko lice koje se jednom registriralo i ima Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika nema obavezu ponovne registracije u porezne svrhe, osim u slučaju izmjene podataka."

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-02-3501/20
Maja, 2020. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

Na osnovu članka 95. stavak (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIJSKIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Pravilniku o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/17 i 17/18) u članku 9. stavak (1) toč. c) i d) mijenjaju se i glase:

- "c) sedma, osma, deveta, deseta i jedanaesta znamenka predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave.
- d) dvanaesta znamenka je 0."

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Članak 16.

(Nerezidentne fizičke osobe)

- (1) Nerezidentne fizičke osobe kojima se dodjeljuje identifikacijski broj poreznog obveznika su osobe:
 - a) koje ostvaruju prihode prema odredbama propisa koji uređuju porez na dohodak, porez na imovinu, naslijeđe i dar, i porez na promet nepokretnosti na teritoriju Federacije
 - b) koje sukladno propisima o azilu u Bosni i Hercegovini imaju izbjeglički status i/ili status supsidijarne zaštite.
- (2) Osobe iz stavka (1) točka a) ovoga članka dužne su pokrenuti postupak registracije podnošenjem odgovarajuće prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište te nerezidentne fizičke osobe.
- (3) Ukoliko osobe iz stavka (1) točka a) ovoga članka nemaju boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine, postupak registracije pokreće isplatitelj oporezivih prihoda podnošenjem prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi sjedište isplatitelja.
- (4) Za osobe iz stavka (1) točka b) ovoga članka, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokreće postupak registracije kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište te nerezidentne fizičke osobe.
- (5) Uz prijavu - Obrazac POR - 504 za prvu registraciju iz stavka (1) točka a) ovoga članka, dostavlja se i sljedeća dokumentacija:
 - a) relevantni dokument nadležne službe za strane osobe (ovjerena kopija) u slučaju da osoba ima boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine
 - b) kopija putne isprave u slučaju da osoba ima boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine,
 - c) dokument (npr. ugovor) na temelju kojeg se isplaćuje oporezivi prihod u slučaju da osoba nema boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine
 - d) identifikacijski dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za opunomoćenika (original ili ovjerena kopija).
- (6) Uz prijavu - Obrazac POR - 504 za prvu registraciju iz stavka (1) točka b) ovoga članka, dostavlja se i sljedeća dokumentacija:
 - a) kopija Kartona supsidijarne zaštite izdata od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine
 - b) kopija Potvrde o prijavi boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese u Bosni i Hercegovini izdata od Službe za poslove sa strancima.
- (7) Ukoliko se na temelju uredno podnesene prijave za registraciju i dokumentacije utvrdi da osoba iz stavka (1) ovoga članka ispunjava uvjete za dodjeljivanje NJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti NJIB sukladno odredbama članka 11. ovoga Pravilnika, te izdati uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, u roku od 5 radnih dana.
- (8) Ukoliko se fizička osoba ne nalazi u registrima Porezne uprave, a fizička osoba se nije registrirala prema odredbama ovoga članka, Porezna uprava će pokrenuti postupak registracije po službenoj dužnosti na temelju raspoloživih dokumenata i informacija.
- (9) Nerezidentna fizička osoba koja se jednom registrirala i ima Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika nema obavezu ponovne registracije u porezne svrhe, osim u slučaju izmjene podataka."